

Izjava o usklađenosti

**Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti/
Law on Communicable Diseases
sa *acquis communautaire***

1. Obradivač, odnosno predlagač nacrtu/ prijedloga propisa	Federalno ministarstvo zdravstva
2. Naziv nacrtu/prijedloga propisa	Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti/ Law on Communicable Diseases
3. Usklađenost nacrtu/prijedloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju	Da.
3.1. Odredba Sporazuma	Glava VI, Usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije, član 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
3.2. Prelazni rok za usklađivanje	Opći rok za usklađivanje zakonodavstva saglasno članu 8. Sporazuma
3.3. Ocjena ispunjenosti obaveze iz navedene odredbe Sporazuma	Ispunjava u potpunosti
3.4. Razlozi za djelimično ispunjavanje odnosno neispunjavanje obaveze iz navedene odredbe Sporazuma	-
4. Stepenu usklađenosti nacrtu/prijedloga propisa s pravnom tečevinom (<i>acquisem</i>) EU	Djelomična usklađenost

4.1.	Primarni izvori prava EU	<p>-Ugovor iz Lisabona (2007)</p> <p>Glava – XIV Član 168. (st. 1, 3. i 7.) <i>(raniji član 152 UEZ)</i></p> <p>– Javno zdravlje</p> <p>Član 168. stavom 1. Ugovora utvrđuje da se prilikom utvrđivanja i sprovođenja svih politika i aktivnosti Unije obezbjeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi. Djelovanje Unije, koje dopunjuje nacionalne politike, usmjereno je na poboljšanje javnog zdravlja, sprečavanje fizičkih i mentalnih oboljenja i bolesti i otklanjanje uzroka opasnosti po fizičko i mentalno zdravlje. Takvo djelovanje obuhvata i borbu protiv velikih pošasti po zdravlje podsticanjem istraživanja njihovih uzroka, prenosa i sprečavanja, kao i informiranje o zdravlju i zdravstveno obrazovanje, i praćenje, rano upozoravanje i suzbijanje ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju. Unija dopunjuje djelovanje država članica na smanjenju oštećenja zdravlja uzrokovanih drogom, uključujući informiranje i sprečavanje.</p> <p>Članom 3. utvrđuje se da Unija i države članice podstiču saradnju sa trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacijama u oblasti javnog zdravlja.</p> <p>Nadalje, stavom 7. člana 168. Ugovora utvrđuje se da se prilikom djelovanja Unije poštuju odgovornosti država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike, kao i za organiziranje i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene njege. Odgovornosti država članica uključuju upravljanje zdravstvenim uslugama i zdravstvenom njegom, kao i raspodjelu sredstava koja su im dodijeljena.</p> <p>-Ugovor iz Maastrichta (1993)</p> <p>Glava X – Javno zdravstvo Član 129.</p> <p>Članom 129. utvrđeno je da će “Zajednica pridonijeti visokom nivou zdravstvene zaštite za svoje građane”, što podrazumijeva zajedničko djelovanje radi sprječavanja važnijih bolesti. Time je određen temelj zajedničkih programa u unapređenju zdravlja; informacija, obrazovanja i osposobljavanja u javnom zdravstvu; borbi protiv raka, AIDS-a i drugih zaraznih bolesti; prikupljanju i razmjeni zdravstvenih podataka; te u sprječavanju ozljeda na radu, bolesti vezanih za onečišćenje okoliša i rijetkih bolesti.“</p>
------	--------------------------	---

4.2.	Sekundarni izvori prava EU	<p>- Odluka br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju/ Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health</p> <p>CELEX oznaka: 32013D1082</p> <p>OJ L 293, 5.11.2013, p. 1–15</p> <p>Amendment to: 31998D2119 Repeal 32003D0534 Repeal 32003R1882 Amendment Partial repeal 32007D0875 Amendment Partial repeal 32009R0596 Amendment Partial repeal 52011PC0866 Adoption</p>
4.3.	Ostali izvori prava EU	-
4.4.	Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	<p>Odluka br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju utvrđuje pravila o epidemiološkom nadzoru, praćenju, ranom upozoravanju, te suzbijanju ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, uključujući planiranje pripravnosti i odgovora povezanih s tim aktivnostima, kako bi se uskladile i dopunile nacionalne politike. Usmjerena je na podupiranje saradnje i koordinacije među državama članicama kako bi se poboljšala prevencija i kontrola širenja ozbiljnih ljudskih bolesti preko granica država članica, te na suzbijanje drugih ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju kako bi se doprinijelo visokom nivou zaštite javnog zdravlja u Uniji. Odluka, također, razjašnjava metode saradnje i koordinacije između različitih sudionika na nivou Unije.</p> <p>Odluka, u smislu sekundarnih izvora prava Evropske unije, kao pravni akt, obavezuje adresate kojima je upućena; u ovom slučaju, namijenjena je državama članicama Evropske unije. Međutim, iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, shodno statusu u kojem se nalazi, ipak treba domaće zakonodavstvo uskladiti, tamo gdje je to moguće, sa navedenom Odlukom, s obzirom na njen značaj u oblasti zaštite javnog zdravlja.</p> <p>U dijelu koji se odnosi na osiguranje određenih pravila postupanja i potrebnih mjera vezanih za ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju propisanih ovom Odlukom, ista su usklađivana sa odredbama Prednacrta zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. S jedne strane, Prednacrt zakona, po sadržaju, obuhvata širu materiju od one uređene Odlukom, i na istu se naslanja saglasno objektivnim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine, dok s druge strane Odluka dijelom govori o obavezama određenih tijela uspostavljenih na nivou Evropske unije, kao i obavezama država članica Evropske unije, zbog čega se može konstatirati samo djelomična usklađenost Prednacrta zakona sa odredbama navedene Odluke.</p>
4.5.	Rok za potpuno usklađivanje	U skladu sa reformom javnog zdravstva, ali i dinamikom približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

5. Da li je obezbjeđen prevod pravnih izvora na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini	Da.
6. Da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na jedan od službenih jezika EU	Ne.
7. Sudjelovanje domaćih i inostranih konsultanata/eksperata i njihovo mišljenje	Ne.

OBRAĐIVAČ, ODNOSNO PREDLAGAČ

MINISTAR

Prof. dr. Rusmir Mesihović

datum i pečat:
24.02.2014.god.

**URED VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I
USKLAĐENOST SA PROPISIMA
EVROPSKE UNIJE**

DIREKTOR

Željko Silađi

datum i pečat